



# education

---

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**KEREITE YA 12**

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA 3 (P3)**

**PUDUNGWANA 2009**

**MEMORANDAMO**

**MATSHWAO: 100**

**Memorandamo ona o na le maqephe a 15.**

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO**

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e fofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p><b>DIKAHARE LE MORALO:</b> Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tshekatsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamohedi ba ditaba.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwa-rellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa ka botlalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Ikamahanya le ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e babatsehang.</p> <p>- Bopaki ke bo hlakileng ba hore moralo ke lebisang tlhahisong ya moqoqo o babatseha-ng.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahe-tsweng ya ditlhokeho tsa mosebetsi o lebelletsweng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Ikamahanya le ba re-retsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka bokga-bane.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi o lebelletsweng.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle.</p> <p>- Ikamahanya le ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e ntle.</p> <p>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e ntle e kgotso-fatsang.</p> <p>- Mohlahlobuwa o bontsha kutlwisiso ya boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodi-sang, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo ka tsela e kgotso-fatsang.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka tsela e ntle ho kgotsofatsang.</p> <p>- Ikamahanya le ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o bopilweng ka tsela e amoheleng.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e amoheleng.</p>	<p>-Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang, ho amoheleng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka bokgo-ni bo lekaneng.</p> <p>-Ela hloko ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo lekaneng.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgo-disang hanyenyane feela, mme ha se ka nako tsohle di hlahiswang ka nepo.</p> <p>-Sehlooho se sekase-kwa le ho phuthollwa ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>- Ela hloko ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisang tlhahisong ya moqoqo o lebelletsweng bo fokola haholo.</p> <p>- O haellwa ke kutlwi-siso ya ditlhokeho tsa mofuta wa tema e lokelang ho hlahiswa.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata bo boholo.</p> <p>- Sehlooho se utlwiswa ka tsela e fashetseng kapa ha a se utlwiswe.</p> <p>- Ela hloko ba rere-tsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeho ka bokgoni bo boholo haholo.</p> <p>- Bopaki ke bo haellang haholo ba hore moralo o ka lebisang tlhahisong ya tema e lebelletsweng.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e lokelang ho hlahiswa di haella haholo.</p>
<b>MATSHWAO A: 30</b>	<b>24 – 30</b>	<b>21 – 23½</b>	<b>18 – 20</b>	<b>15 – 17½</b>	<b>12 – 14½</b>	<b>9 – 11½</b>	<b>0 – 8½</b>

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p><b>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA:</b> Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohale, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ho latela dithokeho.</p>	<p>- Diratswana tse phe-thahatseng, tse hokahaneng ka tsela e hlakileng ka dinako tsohle.</p> <p>- Selelekela le qetelo tse babatsehang haholo tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele ke bo nepahetseng.</p> <p>- Ha ho diphoso mopeleto, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethe-lwa ka tsela e kgahlisang.</p>	<p>- Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>Selelekela le qetelo tse ntle haholo tse dume-llanang le mosebetsi.</p> <p>- Bolelele ke bo nepahetseng.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebedi-so e ntle haholo ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo hlakileng ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e kgabane e bopilweng le ho phethe-lwa ka tsela e kgahlisa-ng.</p>	<p>- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p> <p>Selelekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi.</p> <p>Bolelele ke bo nepahetseng.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebe-diso e ntle ya matshwao a puo.</p> <p>- Bopaki bo batlang bo hlakile ba hore tema yo-hle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola di-phoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le se-phetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e phethetsweng mme e ntle haholo.</p>	<p>- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalahalang.</p> <p>Selelekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>Bolelele bo nepahetseng.</p> <p>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgo-ni bo kgotsofatsang.</p> <p>- Bopaki ke bo kgotsofatsang ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e phethetsweng mme e kgotsofatsang.</p>	<p>- Kelohlolo e seng kae diratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng.</p> <p>Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.</p> <p>Bolelele bo nepahetseng.</p> <p>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejise-tara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohe-di ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e phethetsweng mme e amohele-hileng.</p>	<p>Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p> <p>Selelekela se haellang le qetelo e sa phethaha-lang.</p> <p>O batla o le molelele/mokgutshwane.</p> <p>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebediswa ka tsela e rothofatsang moelelo.</p> <p>- Bopaki bo a fokola ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo.</p> <p>- Nehelano e haellang haholo.</p>	<p>Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bokgoni bo haellang haholo.</p> <p>Selelekela se haellang haholo le qetelo e fokola-ng haholo.</p> <p>O molelele/mokgutshwa-ne haholo.</p> <p>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebe-diso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</p> <p>- Ha ho bopaki kapa ke bo haellang haholo ba hore tema yohle e lekotswe botjha ka sepheo sa ho hlaola diphoso le ho e ntlafatsa kgokahano le momahano le ho bona hore dikahare, setaele, rejisetara le sephetho di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo. Ho boima ho e utlwisisa.</p> <p>- Nehelano e fokolang haholo.</p>
<b>MATSHWAO A: 15</b>	<b>12 – 15</b>	<b>10½ – 11½</b>	<b>9 – 10</b>	<b>7½ – 8½</b>	<b>6 – 7</b>	<b>4½ – 5½</b>	<b>0 – 4</b>

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<b>SEBOPEHO:</b> Popeho ya diratswana; selelekela, qetelo le bolelele bo hlokehang/ loketseng.	- Diratswana tse phe-thahetseng, tse hoka-haneng ka tsela e hla-kileng ka dinako tsohle.  - Selelekela le qetelo tse babatsehang haholo tse dumellanang le mosebetsi.  - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ntle haholo tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.  - Selelekela le qetelo tse ntle haholo tse dumellanang le mosebetsi.  - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hlakileng boholo ba nako.  - Selelekela le qetelo tse ntle tse dumellanang le mosebetsi.  - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.  - Selelekela le qetelo tse ntle ka tsela e kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.  - Bolelele bo nepahetseng.	- Kelohlolo e seng kae di-ratswaneng mmoho le ho hokahana ha tsona ka tsela e lekaneng.  - Selelekela le qetelo tse kgotsofatsang, ho latela mosebetsi.  - Bolelele bo nepahetseng.	- Diratswana tse ha-ellang tse batlang di hloka kgokahano.  - Selelekela se haellang le qetelo e sa phethahalang.  - O batla o le mole-lele/ mokgutshwane.	- Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana) kapa o ngola diratswana ka bo-kgoni bo haellang haholo.  - Selelekela se haellang haholo le qetelo e foko-lang haholo.  - O molelele/mokgutshwane haholo.
<b>MATSHWAO A: 5</b>	<b>4 – 5</b>	<b>3½</b>	<b>3</b>	<b>2½</b>	<b>2</b>	<b>1½</b>	<b>0 – 1</b>

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo	30	Dik + Mor. =
Puo le setaele le Tekolobotjha	15	P/S + Tek =
Sebopeho	05	Seb. =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>50</b>	

**Ditaelo ho motshwayi:**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela.
- Ho tshwaya ke maikutlo a motshwayi. Sheba boiphihlelo ba mohlahlobuwa mme o fane ka matshwao dintlheng tse nepahetseng le ha ebe ha o dumellane le tsona.
- Sebedisa ruburiki eo o e fuweng ho tshwaya moqoqo. Ruburiki e arotswe dikarolo tse tharo (A: Moqoqo, B: Tema ya kgokahano e telele le C: Tema ya kgokahano e kgutshwane).

**Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:**

- Batshwai ba etse tse latelang ha ba tshwaya:  
ho sehellwe lentswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tsela e latelang  
Batshwai ba sebedise matshwao a latelang:
  - / bakeng sa ho arola mantswe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
  - — bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantsweng empa a ngola a kopane;
  - **mn** bakeng sa mongolo (*orthography*) o fosahetseng;
  - **mp** bakeng sa sa mopeleto o fosahetseng;
  - **mt** bakeng sa tshebediso ya matshwao a puo e fosahetseng kapa moo ho hlokehang letshwao la puo;
  - **p** bakeng sa puo e sa sebediswang ka nepo kapa ka tshwanelo/tlwaelo;
  - **^** bakeng sa bakeng sa lentswe kapa karolwana e siilweng dipakeng tsa mantswe a mang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1****1.1 Baithuti dikolong ba lokela ho phenyekollwa** *Moqoqo o sa tshehetseng lehlakore* (Discursive)

- Mofuta ona wa moqoqo ha o nke lehlakore mme sepheo sa wona ke ho nehelana ka maikutlo a lekanang mahlakoreng a mabedi a kang.
- Mohlahlobuwa a lekole mahlakore a fapaneng a sehlooho se hlalotswang ebe o nehelana ka dintlha tse hanyetsanang a sa tshehetse lehlakore lefe kapa lefe.
- Mohlahlobuwa a ka fihlela qeto e itseng pheletsong ya moqoqo, empa dintlha tse tshehetsang le tse kgahlanong di lokela ho lekalekana hantle le ho sekasekwa ka tekano ha mohlahlobuwa a ntse a ngola moqoqo.

**1.2 Nke ke ka lebala tsa ona mokete!** *Moqoqo wa phetelo* (Narrative)

- Moqoqo ona wa phetelo o pheta pale ka diketsahalo tse etsahetseng.
- O ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.

**1.3 Tseo ke di labalabellang bophelong kamora Kereiti ya 12** *Moqoqo wa boimamelo/tebisa maikutlo* (Reflective)

- Moqoqong wa boimamelo mongodi o nahanisisa ntlha e itseng mme o nehelana ka maikutlo le mehopollo eo e leng ya hae.
- Moqoqo ona o tla nka lehlakore.
- Mehopollo/menahano/maikutlo a hlalotswang a lokela ho pepesa nnete mme a bontshe ho ba le seabo ha mongodi.

**1.4 Na diphoofolo di na le ditokelo?** *Moqoqo wa kang/ngangisano* (Argumentative)

- Moqoqo ona ke wa kang kapa wa ngangisano.
- Mohlahlobuwa o lokela ho bontsha ntlhakemo ya hae kapa mohopollo o itseng. lokela ho hlalisa lehlakore le ho le ntshetsa pele mme a tshehetsa le ho sireletsa lehlakore la hae.
- Ntlhakemo ya mongodi e lokela ho hlaka ka nako tsohle.

**1.5 Tsietsi eo banana ba hwebang ka mebele ba iphumanang ba le ho yona** *Moqoqo o hlalotswang* (Descriptive)

- Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlalosa ho hong ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho se hlalotswang ka tsela e hlakileng.
- Ho ka hlalotswa motho kapa ho hong ho itseng.

**1.6 'Mabaka a ho nama a lefu la HIV le AIDS Afrika Borwa Moqoqo o pepesang ditaba/dintlha (Expository)**

- Ona ke moqoqo o pepesang dintlha/ditaba.
- Moqoqong ona ho fetiswa/hlahisa dintlha kapa tlhahisoleseding ka tsela e utlwahalang.
- Ona ke moqoqo wa dintlha oo ho ona mongodi a hlahosang kapa a nehelanang ka dintlha ka tsela e otlohileng e bontshang tatelano.
- Moqoqo o pepesang dintlha o ngolwa ka tlasa dipatlisiso tse matla mme dintlha di tshehetswa ka bopaki le ka dipalopalo.

**1.7 le 1.8 Ho hlahoswa ha ditshwantsho**

- Moqoqong ona bahlahlobuwa ba lekodisisa setshwantsho mme ha ba qetile ba ngola moqoqo oo ba hlahosang kapa ba phetang ka se etsahalang.

**KAROLO YA B: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE**

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e fofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<p><b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO:</b> Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tsheka-tsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamo-hedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopelo, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng.</p>	<p>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phetha-hetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Moralo o entswe ka bottlalo ka tsela e baba-tsehang.</p> <p>- Kutlwisiso e phethahe-tseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore mora-lo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehang.</p> <p>- O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopelo ka tsela e phethahetseng.</p> <p>- Diratswana di phetha-hetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwa-rellang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka bottlalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</p> <p>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Bopaki bo bottle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e ntle haholo.</p> <p>- Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</p> <p>- Bopaki bo bottle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsofatsang.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e hlokehang ya sebopelo ka tsela e hla-kileng boholo ba nako.</p> <p>- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hla-kileng boholo ba nako.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodi-sang, tse batlang di tshwa-rella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopoloholo le lekane, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekane.</p> <p>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e bopilweng ka tsela e amohe-lehileng.</p> <p>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka kutlwisiso e lekane.</p> <p>- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopoloholo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</p> <p>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekane.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebelletsweng.</p> <p>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopelo, dikgeo mona le mane.</p> <p>- Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahana ka tsela e mahareng.</p>	<p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopi-lweng ka tshwanele.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopoloholo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</p> <p>- O haellwa ke kutlwi-siso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebelletsweng bo a fokola.</p> <p>Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e foko-lang.</p> <p>Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</p>	<p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgolweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopoloholo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</p> <p>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</p> <p>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo.</p> <p>Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopelo.</p> <p>Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ kapa o ngola diratswana ka bo-kgoni bo haellang haholo.</p>
<b>MATSHWAO A: 18</b>	<b>14½ – 18</b>	<b>13 – 14</b>	<b>11 – 12½</b>	<b>9 – 10½</b>	<b>7½ – 8½</b>	<b>5½ – 7</b>	<b>0 – 5</b>



<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e foofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<p><b>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA:</b> Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohlae, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopeliso ho latela diithokeho.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tshebediso e phetha-hetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</li> <li>- Tshebediso e babatsehang, e nepahetseng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e bantsi mmoho le dibo-peho tsa dipolelo.</li> <li>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</li> <li>- Ha ho diphoso mopeletong, mme matshwao a puo a sebedisitswe ka nepahalo le ka ho phethahala.</li> <li>- Tema e batla e se na diphoso ho hang kaha e lekotswe botjha ho loki-sa diphoso.</li> <li>- Tema e babatsehang, e bopilweng le ho phethelwa ka tsela e kgahlisang.</li> <li>- Nehelano e babatsehang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tshebediso e ntle ha-holo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo.</li> <li>- Tshebediso ya mefutafuta e bantsi le dibope-ho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahetseng.</li> <li>Rejisetara le sehalo se-bedisitswe hantle haho-lo mme o bontsha bo-paki ba setaele sa hae.</li> <li>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle haholo ya matshwao a puo.</li> <li>- Tema boholo e hloka diphoso hoba e leko-tswa botjha ho hlaola diphoso.</li> <li>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se setle haholo.</li> <li>- Nehelano e ntle haholo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswa e bontshang boiqapelo.</li> <li>- Tshebediso ya mefutafuta e batlang le e bantsi le dibo-peho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse.</li> <li>- Rejisetara le sehalo di se-bedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</li> <li>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso e ntle ya matshwao a puo.</li> <li>- Tema boholo e hloka di-phoso hoba e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</li> <li>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se setle.</li> <li>- Nehelano e ntle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tshebediso e kgotsofatsang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</li> <li>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</li> <li>- Rejisetara le sehalo se-bedisitswe ka tsela e kgo-tsofatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</li> <li>- Diphoso tse mmalwa tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo ka bokgoni bo kgotsofatsang.</li> <li>- Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</li> <li>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se kgotsofatsang.</li> <li>- Nehelano e amohelehileng.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya ma-ntswa ka boiqapelo bo bonnyane.</li> <li>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo tse tlwaelehileng.</li> <li>- Rejisetara, sehalo le se-taele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</li> <li>- Diphoso tse ngata tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo empa di sa ame moelelo.</li> <li>- Tema e ntse e na le diphoso tse mmalwa leha e lekotswe botjha ho hlaola diphoso.</li> <li>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se kgotsofatsang.</li> <li>- Nehelano e kgotsofatsang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tshebediso e haellang ya tlotlontswe, kgetho ya mantswa e haellang.</li> <li>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</li> <li>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</li> <li>- Diphoso tsa mopeleto di ngata; matshwao a puo a sebedisitswe ka tsela e rothofatsang moelelo.</li> <li>- Tema e ntse e tletse diphoso leha e leko-tswa botjha ka mai-teko a ho hlaola diphoso.</li> <li>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se baleha ha boima.</li> <li>- Nehelano e haellang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswa a bontshang boiqapelo.</li> <li>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</li> <li>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse loketseng, kapa ho ikutlwahatsa.</li> <li>- Diphoso tse totobetseng tsa mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo tse ka rothofatsang moelelo.</li> <li>- Tema e ntse e tletse diphoso tse ngatangata leha e lekotswe botjha ka maiteko a ho hlaola diphoso.</li> <li>- Sehlahiswa se phethe-tsweng se baleha ha boima.</li> <li>- Nehelano e fokolang.</li> </ul>
<b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>10 – 12</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7½ – 8</b>	<b>6 – 7</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 – 4½</b>	<b>0 – 3½</b>

**KAROLO YA B**

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:

(Tema tse telele – *longer transactional texts*)

<b>Dintlha tse tadingwang</b>	<b>Matshwao</b>	<b>Senotlolo</b>
Dikahare, Moralo le Sebopeho	18	Dikm +Seb. =
Puo le Setaele le Tekolobotjha	12	P/S + Tek =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>30</b>	

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANYO TSE TELELE****POTSO YA 2****2.1 Lengolo le semmuso** Kopo ya basari.

- Diaterese tse pedi – ya mongodi le ya khampani.
- Ditumediso – Motho eo lengolo le yang ho yena, mohlala, Mohlomphehi.
- Sehlooho sa ditaba.
- Ditaba.
- Phethelo/qetelo.
- Puo e be e hlakileng mme mongodi a tobe taba.

**2.2 Boroutjhara**

Ena ke tlhahisoleseding e sebedisetswang ho bapatsa sebaka, sehlahiswa kapa tshebeletso e itseng.

- Lebitso la sebaka/sehlahiswa/tshebeletso le lokela ho hlaka.
- Sebaka moo sebapatswa se fumanehang teng.
- Kgohedi bathong e lokela ho hlahella boroutjhareng.
- Ditshebeletso tse fumanehang sebakeng se bapatswang di lokela ho totobala.
- Ditefello tsa sebapatswa, le ditshebeletso di hlahelle.
- Nomoro ya mohala wa motho ya ka fanang ka tlhahisoleseding e batsi.

**2.3 Metsotso**

- Ho qalwe ka lebitso la mokgatlo, letsatsi, sebaka.
- Ebe ho latela dintlha tse 4 kapa tse 5 tse tlwaelehileng, ho nto latela dintlha tse 3 tse ntjha.
- Ditaba tsa metsotso di nyallane le lenanetsamaiso.
- Ho kwalwa ha kopano ho hlake qetellong ya metsotso.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.

**2.4 Tlaleho/pehelo/raporoto**

- Dikahare di lokela ho utlwahala hore di bolela ka se bonweng.
- Tlaleho e lokela ho toba taba.
- Dintlha e lokela ho ba tse nepahetseng e bile ho ena le bopaki ba ditaba.
- Dintlha tsa bohlokwa di hlake.
- Molaetsa o totobale e be wa nnete, o nyallane le se tlalehwang.
- Puo ho sebediswe e nepahetseng.
- E kenyeletse letsatsi le nako eo diketsahalo di etsahetseng ka lona.

**KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA DITEMA TSA KGOKAHANANO TSE KGUTSHWANE**

<b>Makgetha a ho lekanyetsa</b>	<b>Kgato 7 E babatsehang</b>	<b>Kgato 6 Phihlello e kgabane</b>	<b>Kgato 5 Phihlello e ntle</b>	<b>Kgato 4 Phihlello e mahareng</b>	<b>Kgato 3 Phihlello e foofo</b>	<b>Kgato 2 karolwana feela</b>	<b>Kgato 1 Ha ho phihlello</b>
	<b>80 – 100%</b>	<b>70 – 79%</b>	<b>60 – 69%</b>	<b>50 – 59%</b>	<b>40 – 49%</b>	<b>30 – 39%</b>	<b>0 – 29%</b>
<p><b>DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO:</b> Tlhophiso ya mohopolo le dintlha, tsheka-tsheko ya sehlooho, kelohlolo ya baamo-hedi ba ditaba.</p> <p>Matshwao a sebopelo, diratswana, selelekela le qetelo (moo di hlokehang); bolelele bo loketseng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwarellang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</li> <li>- Kgokahano e phetha-hetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshhetsa sehlooho.</li> <li>- Moralo o entswe ka botlalo ka tsela e baba-tsehang.</li> <li>- Kutlwisiso e phethahe-tseng ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</li> <li>- Ho na le bopaki bo hlakileng ba hore mora-lo o lebisa tlhahisong ya tema e babatsehang.</li> <li>- O sebedisitse melao yohle e hlokehang ya sebopelo ka tsela e phethahetseng.</li> <li>- Diratswana di phetha-hetse, di hokahane ka ho hlaka ka dinako tsohle.</li> <li>- Popeho ya tema ke babatsehang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshwa-rellang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</li> <li>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme tse bohola ba dintlha bo tshhetsa sehlooho.</li> <li>- Moralo o entswe ka tsela e ntle haholo, e thabisang.</li> <li>- Kutlwisiso e ntle haholo ya ditlhokeho tsa mosebetsi.</li> <li>- Bopaki bo botle haholo ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka bokgabane.</li> <li>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e ntle haholo.</li> <li>- Diratswana tse ntle haholo, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.</li> <li>- Popeho ya tema ke kgabane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</li> <li>- Tema boholo e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se sekasekilwe mme tse bohola ba dintlha bo tshhetsa sehlooho.</li> <li>- Bopaki bo kgotsofatsang ba hore ho entswe moralo.</li> <li>- O tseba le ho utlwisisa boholo ba ditlhokeho tsa mosebetsi.</li> <li>- Bopaki bo botle ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e bopilweng ka tsela e ntle e kgotsofatsang.</li> <li>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e kgotsofatsang.</li> <li>- Diratswana tse ntle tse hokahaneng ka tsela e hla-kileng boholo ba nako.</li> <li>- Popeho ya tema ke e ntle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodi-sang, tse batlang di tshwa-rella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</li> <li>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolu ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</li> <li>- Bopaki bo amohelehileng, bo mahareng ba hore ho entswe moralo.</li> <li>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</li> <li>- Bopaki bo mahareng ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e bopilweng ka tsela e amohe-lehileng.</li> <li>- O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka kutlwisiso e lekaneng.</li> <li>- Diratswana tse ntle, tse hokahaneng ka tsela e utlwalang.</li> <li>- Popeho ya tema ke e mahareng feela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amohelehileng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</li> <li>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolu ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</li> <li>- Bopaki bo seng bokae feela ba hore ho entswe moralo.</li> <li>- O phethahatsa ditlhokeho tsa mosebetsi mmoho le mofuta wa tema ka tsela e lekaneng.</li> <li>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebele-tsweng.</li> <li>- O na le kutlwisiso e mahareng ya ditlhokeho tsa sebopelo, dikgeo mona le mane.</li> <li>- Kelohlolo e seng kae ya diratswana, di hokahana ka tsela e mahareng.</li> <li>- Popeho ya tema ke e haellang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopi-lweng ka tshwanele.</li> <li>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolu. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</li> <li>- Bopaki bo haellang ba hore moralo o entswe.</li> <li>- O haellwa ke kutlwi-siso ya ditlhokeho tsa mosebetsi le mofuta wa tema.</li> <li>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahi-song ya tema e lebele-tsweng bo a fokola.</li> <li>- Sebedisitse melao e hlokehang ya sebopelo ka tsela e foko-lang.</li> <li>- Diratswana tse haellang tse batlang di hloka kgokahano.</li> <li>- Popeho ya tema ke e fokolang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgoelweha ka bothata haholo.</li> <li>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolu. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</li> <li>- Ha ho moralo/ bopaki ba hore moralo o entswe bo haella haholo.</li> <li>- Kutlwisiso ya ditlhokeho le mofuta wa tema e batle-hang di haella haholo.</li> <li>- Bopaki ba hore moralo o lebisa tlhahisong ya tema e lebelletsweng bo fokola haholo.</li> <li>- Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopelo.</li> <li>- Mongolo o molokoloko (ha ho diratswana)/ papa o ngola diratswana ka bo-kgoni bo haellang haholo.</li> <li>- Popeho ya tema ke e fokolang.</li> </ul>
<b>MATSHWAO A: 12</b>	<b>10 – 12</b>	<b>8½ – 9½</b>	<b>7½ – 8</b>	<b>6 – 7</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 – 4½</b>	<b>0 – 3</b>

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato 7 E babatsehang	Kgato 6 Phihlello e kgabane	Kgato 5 Phihlello e ntle	Kgato 4 Phihlello e mahareng	Kgato 3 Phihlello e foofo	Kgato 2 karolwana feela	Kgato 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
<p><b>PUO LE SETAELE MMOHO LE TEKLOBOTJHA:</b> Tlotlontswe, dibopeho le mefuta ya dipolelo, dipolelo tsa bohlae, mopeleto, matshwao a puo le kelohlolo e hlokolosi ya puo.</p> <p>Rejisetara/setaele, sehalo, ela hloko baamohedi ba ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ho latela diithokeho.</p>	<p>Tshebediso e phethahetseng ya tlotlontswe, le kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso e babatsehang, e nepahetse-ng le e bontshang boiqapelo ya mefutafuta e batsi mmoho le dibo-peho tsa dipolelo.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di sebedisitswe ka bokgoni bo babatsehang, setaele se hlakileng sa hae.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang ka ho phethahala, tse tshwa-rellang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</p> <p>- Kgokahano e phethahetseng ya dikahare le mehopolo, dintlha tsohle di tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, ma-ikemisetso le maemo ka tsela e babatsehang.</p>	<p>Tshebediso e ntle haholo ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batsi le dibo-peho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e nepahe-tseng.</p> <p>- Rejisetara le sehalo sebedisitswe hantle haholo mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang hangata ke tse kgodisang haholo, tse tshware-llang mme tse bopi-lweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema e na le kgokahano ya dikahare le mehopolo, sehlooho se manollwa ka bothalo mme dintlha tsohle di a se tshehetsa.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, ma-ikemisetso le maemo le sebopoho ka tsela e ntle haholo.</p>	<p>Tshebediso e ntle ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo.</p> <p>- Tshebediso ya mefutafuta e batlang le e batsi le dibo-peho tsa dipolelo ka tsela e bontshang boiqapelo le e batlang e nepahetse.</p> <p>- Rejisetara le sehalo di se-bedisitswe hantle, mme o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang boholo ke tse kgodisang, tse tshware-llang mme tse bopilweng ka boiqapelo.</p> <p>- Tema boholo e na le kgo-kahano ya dikahare le me-hopolo, sehlooho se seka-sekilwe mme boholo ba dintlha bo tshehetsa sehlooho.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka tsela e ntle.</p>	<p>Tshebediso e kgotsofatsa-ng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e bontshang boiqapelo bo seng bokae.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo kgotsofatsang empa o sebedisa mefuta le dibopeho tsa dipolelo ka bokgoni bo haellang.</p> <p>- Rejisetara le sehalo sebedisitswe ka tsela e kgotso-fatsang mme hangata o bontsha bopaki ba setaele sa hae.</p> <p>Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang ke tse kgodisang, tse batlang di tshwarella mme di bopilwe ka boiqapelo ka tsela e kgotsofatsang.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le mehopolo ho lekaneng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Ikamahanya le ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka tsela e kgotsofatsang.</p>	<p>Tshebediso e lekaneng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe ka boiqapelo bo bonnyane.</p> <p>- Tshebediso ya thutapuo ka bokgoni bo lekaneng empa o sebedisa mefuta le dibo-peho tsa dipolelo tse tlwa-elehleng.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le se-taele di sebedisitswe ka tsela e foofo feela, e batla e ba tsa ka mehla kapa tse sekametseng lehlakoreng le le leng.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e kgodisang ho amo-helehleng, empa ho na le ho kgaokgaoha.</p> <p>- Tema e bontsha kgokahano ya dikahare le meho-polo ka tsela e mahareng, mme ho na le dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka bokgoni bo lekaneng.</p>	<p>- Tshebediso e haella ng ya tlotlontswe, kgetho ya mantswe e haellang.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang, o sebedisa dipolelo tsa motheo ka nepahalo ka sewelo.</p> <p>- Rejisetara, sehalo le setaele di batla di sa loka; bontsha bopaki bo haellang ba setaele sa hae.</p> <p>- Dintlha tse tshehetsang ke tse haellang, tse kgodisang ho se hokae, mme ha se ka nako tsohle di bopilweng ka tshwanelo.</p> <p>- Kgokahano e seng kae feela ya dintlha le mehopolo. Ke dintlha tse seng kae tse tshehetsang sehlooho.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka bokgoni bo haellang.</p>	<p>- Tshebediso e haellang haholo ya tlotlontswe, kgetho e haellang ya mantswe a bontshang boiqapelo.</p> <p>- Puo e sebedisitswe ka bokgoni bo haellang haholo mme o thatafallwa ke ho sebedisa dibopeho le mefuta ya dipolelo.</p> <p>- Bopaki bo haellang haholo ba rejisetara, sehalo le setaele tse lokediseng, kapa ho ikutlwahatsa.</p> <p>- Mehopolo le dintlha tse e tshehetsang di bopilwe ka tsela e fokolang mme di kgothweha ka bothata haholo.</p> <p>- Tema ha e bontshe kgokahano ya dintlha le mehopolo. Sehlooho se utlwisiswa ka tsela e fasohetseng.</p> <p>- Ela hloko ba reretsweng ditaba, maikemisetso, maemo le sebopoho ka bnofokodi bo boholo haholo.</p>
<b>MATSHWAO A: 8</b>	<b>6½ – 8</b>	<b>6</b>	<b>5 – 5½</b>	<b>4 – 4½</b>	<b>3½</b>	<b>2½ – 3</b>	<b>0 – 2</b>

**KAROLO YA C**

Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:  
(Tema tse kgutshwane – *shorter texts*)

Dintlha tse tadingwang	Matshwao	Senotlolo
Dikahare, Moralo le Sebopeho	12	Dikm +Seb. =
Puo le Setaele le Tekolobotjha	08	P/S + Tek =
<b>Matshwao ohle</b>	<b>20</b>	

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20**

**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 100**

**ELA HLOKO:**

Ntle le tataiso ena eo ho nehelanweng ka yona ka hodimo (ha ho tshwauwa ditema tsa Kgokahano, tse telele le tse kgutshwane) bahlahlobi ba lekodisise hantle sebopeho (ho ya ka mofuta wa tema). Sebopeho se fapana ho tloha temeng e nngwe ho isa ho e nngwe. Ho etsa mohlala ha moithuti a hlahisitse le ho nehelana ka lengolo la semmuso, mohlahlubi o lokela ho tadima sebopeho se nang le aterese tse pedi, tumedisso, sehlooho sa ditaba le mmele o bopilweng ka bokgabane le ka tshwanelo, mmoho le phethelo e nepahetseng.

Memorandamong ona ho nehelawe ka tataiso ho ya ka dipotso (mefuta ya ditema tse lokelang ho hlahiswa ke baithuti) tse botsitsweng pampiring ena.

## **KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANYO TSE KGUTSHWANE**

### **POTSO YA 3**

#### **3.1 Phousetara**

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola phousetara ka ditaba tsa pitso.
- Phousetara e lokela ho ba le sehlooho se tla hohela ba tla tla pitsong.
- Dipolelo di lokelwa ho ngola ka tsela ya dintlha.
- Puo e tla sebediswa e lokela ho kgothalletsa hore setjhaba se tle pitsong.
- Ditshwantsho ha di hlokahale mofuteng ona wa phousetara.

#### **3.2 Karete ya memo**

- Sebopeho e be se hlakileng hore ke sa memo.
- Ditaba di hohele mmadi.
- Ditaba di tobe ntlha eo ho buuwang ka yona.
- Sepheyo sa memo se hlake.
- Letsatsi le sebaka di hlake.

#### **3.3 Ditshupiso ... (directions)**

- Ke tema e hlahisang dintlha tse hlakileng tseo mongodi a hlahisang ditshupiso, mme.
- Ditshupiso di lokela ho hlaka mme di ngolwe ka tatellano.
- Ditshupiso di lokela ho tloha boemelong ba dibese ho kena toropong.
- Ditshupiso di totobatse matshwao a tsela, meaho le tse ding.

#### **3.4 Ditaelo**

- Ke tema e fanang ka ditaelo tse tobileng tsa ho etsa ntho e itseng (tsa ho pheha papa).
- Ditaelo di lokela ho hlaka mme di ngolwe ka tatellano.
- Ditaelo di lokela ho tloha qalehong ya ho pheha papa ho fihla qetellong, moo papa e seng e loketse ho ka jewa.